

Ime i prezime: «Ime prezime» ***zastupan po***

JMBG: «jmbg»

Datum: «datum»

Informacioni list – EKONOMIK paket usluga malodobni klijenti

- **Vrsta usluge (opis i karakteristike):** Ekonomik paket usluga je proizvod Banke koji obuhvata skup osnovnih bankarskih usluga, vezanih za Korisnikov račun za plaćanje u domaćoj valuti, s ciljem zadovoljavanja osnovnih finansijskih potreba, te dodatnih bankarskih pogodnosti.
- **Poslovno ime i adresa davaoca usluge:** Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb
- **Iznos usluge, oznaka valute i uvjeti korištenja:** Modeli Paket računa/usluga se razlikuju prema proizvodima koji ulaze u sadržaj Paketa.

Sadržaj Paket usluga Ekonomik :

Bankarski proizvodi i usluge:

- otvaranje i vođenje računa za plaćanje (tekući račun/debitna kartica);
- prekoračenje po tekućem računu- limit;
- svako revidiranje uslova za korištenje EKONOMIK paketa usluga, što uključuje i revidiranje inicijalno odobrenog iznosa dozvoljenog prekoračenja vezano za račun za plaćanje;
- korištenje usluge mobilnog/internet bankarstva
- korištenje ostalih digitalnih servisa u skladu sa Opštim uslovima
- plaćanja u unutrašnjem platnom prometu, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti 10 naloga mjesečno (za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu) bez naknade do kumulativnog iznosa KM 10.000, što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem

internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti, a za izvršenje naloga koji prelaze prethodno navedeni obim usluga, Banka će naplaćivati naknadu u skladu sa Tarifom definisanom pojedinačnim proizvodom;

- neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH;
- izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice bez naknade;
- promjene PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu;
- slanje izvoda putem mail-a ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za Korisnika.

Korisnici Ekonomik paketa usluga mogu biti rezidenti i nerezidenti odnosno, domaća i strana fizička lica (rezidenti i nerezidenti) starosti od navršениh 14 godina.

Korisnik istovremeno može biti korisnik samo jednog modela Paket računa. Obzirom da je Korisnik u vrijeme zaključenja ugovora maloljetan, u obavezi je sticanjem punoljetstva dostaviti Banci email kao i identifikacioni dokument, te ukoliko isto ne učini, Banka će izvršiti blokadu računa i ovog paketa, sve do ispunjenja obaveze Korisnika.

Preduslov za korištenje Ekonomik paketa je da korisnik ima otvoren tekući račun u Banci/debitnu karticu, a uslovi korištenja određenog modela Paketa su definisani posebno zaključenim ugovorom između Banke i korisnika.

Dokumentacija potrebna za otvaranje paketa usluga:

- Zahtjev za objedinjavanje proizvoda i usluga u paket,
- izvod iz matične knjige rođenih za maloljetno lice i identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika/staratelja

➔ **Trajanje ugovora:**

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, sve dok Korisnik ili Banka ne raskinu ili otkažu ugovor.

➔ **Visina i promjenjivost kamatne stope:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge

➔ **Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji Korisnik treba da plati:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge

➔ **Iznos i broj rata/anuiteta kredita i perioda u kojim dospjevaju:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge

➔ **Troškovi i naknade:** Korisnicima Ekonomik paketa usluga naplaćivat će se jedinstvena mjesečna naknada za korištenje proizvoda unutar odabranog modela paketa računa/usluga, odnosno neće se naplaćivati naknade za pojedinačne proizvode koji ulaze u taj paket usluga, a koje se odnose na mjesečna servisiranja, vođenja ili godišnje članarine pojedinačnih proizvoda u sastavu paketa. Ostale naknade koje nisu obuhvaćene paketom računa/usluga naplaćivat će se u skladu sa važećom tarifom. Ugovorena naknada je promjenjiva.

Mjesečna naknada za vođenje Paketa usluga EKONOMIK: u visini od 0,3% prosječne mjesečne neto plaće u F BiH za prethodnu godinu, izračunate na godišnjem nivou, u vrijeme izdavanja ovog informacionog lista iznosi **4.12 KM**.

Banka vrši usklađivanje naknade jednom godišnje i to na dan 01.03. svake godine (referentni datum), a na osnovu podatka o visini prosječne mjesečne neto plaće u F BiH za prethodnu godinu, izračunate na godišnjem nivou koju zvanično objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba. Primjena usklađenih naknada je od 01.05. tekuće godine. U slučaju promjene iznosa mjesečne naknade, a na osnovu podataka o prosječnoj mjesečnoj neto plaći u F BiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou, Banka će izvršiti usklađivanje visine naknade, te će o istom obavijestiti Korisnika najkasnije 15 dana prije početka primjene usklađenih naknada.

Banka zadržava pravo da korisniku određeni vremenski period neće naplaćivati predmetnu naknadu za Ekonomik paket, o čemu se obavezuje obavijestiti Korisnika objavom na web stranici Banke, gdje će Korisniku biti vidljivo, kako period u kome se naknada ne naplaćuje, tako i iznos iste. Nakon isteka određenog perioda, u kojem Banka neće naplaćivati predmetnu naknadu, Banka ima pravo da istu obračunava i naplati Korisniku, a u skladu sa odredbama ovog člana.

➔ **Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga:** nema

➔ **Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama:** Korisnik ima obavezu da zaključi sa Bankom ugovore za pojedinačne proizvode/usluge koje ulaze u sadržaj Paketa

➔ **Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja:** nema

➔ **Instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza:** nema

➔ **Iznos naknade za prijevremeni povrat:** nema

Alternativno za teritorij FBiH i Brčko Distrikta

➔ **Pravo na besplatne kopije nacрта ugovora**

Klijent ima pravo da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacрта Ugovora, izuzev ako Banka ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos sa klijentom o konkretnom pravnom poslu.

Alternativno za teritorij Republike Srpske

➔ **Pravo na besplatne kopije nacрта ugovora**

Klijent ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacрта Ugovora, koji važi 15 dana od dana preuzimanja istog, izuzev ako Banka ocijeni da ne želi zasnovati ugovorni odnos sa klijentom o konkretnom pravnom poslu.

Alternativno za teritorij FBiH i Brčko Distrikta

→ **Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi**

Svi podaci i uslovi navedeni u ovom informacionom listu važe 15 dana od datuma preuzimanja informacionog lista, a poslije toga samo ukoliko Banka prihvati produženje, što se potvrđuje zaključenjem Ugovora.

Alternativno za teritorij Republike Srpske

→ **Period u kojem Banku obavezuju podaci dati u informacionom listu i nacrtu ugovora**

Svi podaci i uslovi navedeni u ovom informacionom listu, kao i u kopiji nacrtu ugovora važe 15 dana od datuma preuzimanja, a poslije toga samo ukoliko Banka prihvati produženje, što se potvrđuje zaključenjem Ugovora.

Obavezan stav za oba entiteta i BD

→ **Uslovi polaganja novčanog depozita**

Novčani depozit nije uslov otvaranja računa i nije instrument obezbjeđenja.

Alternativno za teritorij RS

→ **Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza:** Svako ponašanje Korisnika suprotno od ugovorenih obaveza predstavlja kršenje Ugovora i ovlašćuje Banku da jednostrano raskine Ugovor, što ima za posljedicu dospijeće svih obaveza po Ugovoru za plaćanje odmah, pri čemu dospjele obaveze predstavljaju iznos neplaćene glavnice kojoj su pripisane obračunate, a nenaplaćene ugovorene kamate i naknade, a iskazuju se kao jedinstven dug na koji Banka u sudskom postupku može zahtijevati zakonsku zateznu kamatu od dana utuženja pa do konačne isplate, uvećano za troškove sudskog postupka.

- **Pravo korisnika na odustanak od ugovora:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge
- **Pravo Korisnika na prijevremenu otplatu kredita i pravo Banke na naknadu:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge.
- **Pravo korisnika da dobije izvještaj iz Centralnog registra kredita:** Banka ne vrši procjenu kreditne sposobnosti Korisnika u svrhu korištenja Paketa
- **Informacija o deviznim i drugim rizicima koje Korisnik preuzima ukoliko se usluga ugovara u protuvrijednosti strane valute:** nije primjenjivo na ovu vrstu usluge

KORISNIK : «IME_ PREZIME» zastupan po: